

Medizin Mobil Checklist



Medizin Mobil

1. Zašto Njemačka?

- Radim kao medicinska sestra u Njemačkoj
- Da li poznajete Hanover?
- Šta očekivati u Njemačkoj

2. Želite li doći ovdje? Evo šta da radite!

- Zemlje EU
- Zemlje zapadnog Balkana
- 3. zemlje

3. Potrebna vam je viza!

- Vrste viza
- Šta vam je potrebno da dobijete vizu
- Kako vam možemo pomoći!

4. Registracija kao medicinska sestra u Njemačkoj

- Načini za registraciju
- Šta ti treba
- Kako možemo pomoći

5. Možda ćete morati naučiti njemački prije nego što dođete ovdje...

- Kada vam treba njemački certifikat?
- Kakav certifikat?
- Kako možemo pomoći

6. Vanjski i neutralni savjetnici

7. Linkovi i dokumenti

a. Dodatak

b. Glossary

1. Zašto Njemačka?

- **Rad kao medicinska sestra u Njemačkoj:** Posao medicinske sestre se u Njemačkoj smatra reguliranom profesijom, što znači da će vam trebati državna registracija vaše kvalifikacije za rad. Naravno, prvo morate imati kvalifikaciju, ona mora trajati najmanje 3 godine i mora vam omogućiti da radite kao profesionalna medicinska sestra u vašoj zemlji. Ako je nemate, ne smijete raditi u Njemačkoj kao medicinska sestra, čak i ako imate višegodišnje iskustvo. **Rješenje: možda želite da se prijavite za kvalifikaciju medicinske sestre, obično je plaća poslodavac i mala plata se takođe isplaćuje tokom 3 godine studija. Trebaće vam „Ausbildung“ viza, koja je obično jednostavnija (vidi §3.1).**

Kada radite kao medicinska sestra u Njemačkoj, možda vam se ponudi Weiter- ili Fortbildungen koji bi mogli ažurirati vaše kompetencije ili čak specijalizacije koje vam omogućavaju da dobijete više odgovornosti (i bolju platu). **Savjet: Pitajte svog poslodavca o različitim mogućnostima i tipovima Weiter i Fortbildungen.** Mi, kao i hiljade drugih kompanija u Njemačkoj, tražimo vas, strana medicinska sestra, jer u Njemačkoj nam je trenutno potrebno 400.000 specijalista od kojih 50.000 medicinskih sestara, jer njemačka populacija stari i smanjuje se na negativan odnos smrtno rođenih. U Njemačkoj biste mogli raditi kao medicinska sestra u tri polja: bolnica, starački dom (Medizin Mobil) i kućna služba (Medizin Mobil), od 2020. godine u Njemačkoj su 3 karijere (opća medicinska sestra, gerijatrijska medicinska sestra i pedijatrijska sestra) grupisane zajedno u jedna karijera sa fokusom u jednom od 3 pravca. Kao medicinska sestra ćete brinuti o pacijentima u obliku: terapije, posmatranja, njege i savjetovanja pacijenata; dokumentaciju i evaluaciju sestrijskih protokola; izvršavanje naloga ljekara; pomoći lekarima. Veliku važnost imaju tzv. „Grundpflege“ kao što je pranje pacijenata (potpuna ili djelomična pomoć u higijeni tijela), premeštanje pacijenata (pomaganje da ustanu, sednu, itd.), ishrana (od PEG do hranjenja sa kašika), prevencija, unapređenje samodovoljnosti i komunikacije. **Savjet: sumnjate u svoj posao? Uvijek možete pitati Beruf-Fachverband, profesionalno vanjsko nezavisno tijelo, koje vam može pomoći da bolje shvatite svoju ulogu u Njemačkoj prema pacijentima/klijentima, poslodavcima i njemačkoj birokratiji.**

- **Da li poznajete Hannover?:** Hannover je divan grad u Niedersachsenu ili Donjoj Saksoniji koji se nalazi u samom srcu Njemačke. To je glavni grad savezne države Niedersachsen i u njemu živi 600.000 ljudi. Nije baš velik i nije pretrpan kao mnogi drugi gradovi poput Berlina, Minhena ili Hamburga, što vam omogućava da živite prilično miran i ugodan život bez haosa većih gradova, ali sa svim dobrima velikog grada. Štaviše, da li je Hannover daleko jeftiniji od svojih većih sestara, omogućavajući bolji život sa platom medicinske sestre, priuštivši više. Kao univerzitetski grad Hannover je mlad i multikulturalan, otvoren i živahan, vrlo uredan i gostoljubiv. Štaviše, u Hannoveru se govori neutralnim njemačkim, bez naglaska ili dijalekta, koji je isti njemački koji ćete učiti u školi!

- **Šta očekivati u Njemačkoj:** Njemačka je veoma napredna zemlja i trudi se da zaštiti svoju ekonomiju, odnosno poslodavce i zaposlene, zato su naši ugovori veoma artikulirani i složeni! Nikada ne potpisujte ugovor o radu ako ne navodi: Naziv kompanije; početak radnog odnosa i trajanje (ako nije trajno); probno vrijeme; mjesto rada; aktivnost; plata; radni sati; praznici; uslovi raskida ugovora; eventualni uslovi dužnosti između poslodavca i zaposlenika, kao što su ugovor o osnivanju, pokriće troškova itd. U Njemačkoj također imate pravo/dužnost osiguranja koje je obavezno za sve zaposlene koji rade više od 39 sati mjesečno i zarađuju više od 450€/mjesečno. Osiguranje se odbija direktno od vaše grube plate od strane vašeg poslodavca. Vaše osiguranje će biti podijeljeno na: Rentenversicherung, što je vaš penzioni fond; Krankenversicherung, što je zdravstveno osiguranje u

slučaju da se razbolite, koje vam omogućava da dobijete 100% vaše plate 6 sedmica godišnje; Arbeitsversicherung, koji vam omogućava da dobijete dio svoje plaće od države ako izgubite posao.

2. Želite li doći ovdje? Evo šta da radite!

- **Zemlje EU:** Ako ste rođeni u jednoj od 27 zemalja EU + Norveška, Lihtenštajn i Švajcarska, ili ako imate pasoš neke od ovih zemalja, preseljenje u Nemačku će biti prilično lako, jer imate pravo na slobodu kretanje, smještaj i rad bez ograničenja. Mogao bi se čak preseliti u Njemačku da nađeš posao jednom ovdje.

- **Zapadni Balkan:** Potrebna vam je radna dozvola da biste se preselili u Njemačku, ali vam je dozvoljeno da se prijavite za vizu bez pokretanja procesa registracije unaprijed, samo kao medicinska sestra. To bi smanjilo zahtjeve za jezikom na B1 umjesto na B2 i omogućilo njemačkoj kompaniji da vam dozvoli da se krećete u kraćem vremenu. Možete podnijeti zahtjev za vizu za Zapadni Balkan prije nego što pronađete posao, nakon što dobijete vizu, imate 6 sedmica da ga pronađete.

- **Treće zemlje:** Od 01.03.2020 FEG (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) zakon pomaže svim specijalistima, kao i medicinskim sestrama, da dobiju radnu dozvolu u relativno kratkom roku. Uslovi su: sertifikat jezika, medicinske sestre moraju imati B2 nivo; registracija ili djelimična registracija nečije kvalifikacije, koju daje Landesamt ured u Njemačkoj; ugovor o radu i izjava o radnom odnosu; zdravstveno osiguranje; 3 kopije onlajn obrasca za prijavu; dokaz procesa registracije u obliku plana za "Anpassungslehrgang" "Kenntnisprüfung" (§4.1), pasoš i 3 fotografije. Većinu će vaš poslodavac sortirati putem Visa ubrzanog procesa.

3. Potrebna vam je viza!

- **Vrste viza:** Ako vam je potrebna viza, prva stvar koju treba da uradite je da znate koja vam je viza potrebna. U osnovi vam je potrebna dozvola koja vam omogućava da živite i radite u Njemačkoj. Visu mozes dobiti kao student, da ucis nemacki, u ovom slucaju ne smes da radis, ako ne kao mini posao i moraces sam da sredis zdravstveno osiguranje koje ne daje poslodavac. Morate se vratiti u svoju zemlju da biste podnijeli zahtjev za radnu dozvolu. Možete dobiti studentsku vizu da biste studirali kao medicinska sestra, a zatim će vam biti dozvoljeno da idete u školu, primete studentsku platu, na kraju radite mini posao i aplicirate za radnu vizu odavde u Njemačkoj. Mogli biste dobiti vizu za Zapadni Balkan, koja vam omogućava da radite kao medicinska sestra da dobijete svoj B2 njemački nivo u Njemačkoj i započnete proces registracije ovdje, naravno da morate doći iz jedne od zemalja Zapadnog Balkana da biste se prijavili (Albany, Kosovo, Srbija, Bosna, Crna Gora; Severna Makedonija). U svim ostalim slučajevima, trebat će vam klasična Visa §2.3, sljedeća tačka će vam reći šta da radite.

- **Šta vam je potrebno da biste dobili vizu:** Da biste dobili vizu morate pripremiti svoje dokumente kao što su: kvalifikacija medicinske sestre ili diploma medicinske sestre; da li vam je potrebna licenca koja se daje nakon diplome kroz ispit? I vama će trebati; lista koju je dala vaša škola sa svim kursevima i praksama koje ste imali tokom 3 godine studija; izvod iz matične knjige rođenih i kopiju dokumenata. Svi dokumenti moraju biti ovjereni prevedeni na njemački i upareni sa originalom ili ovjerenim kopijama samih dokumenata. Morate dobiti jezični sertifikat B2 Goethe, Telc ili ÖSD §5.2.

Morate imati ponudu za posao u obliku ugovora kao medicinska sestra, ugovora kao medicinska sestra (§4.1) i izjavu o radnom odnosu. Zdravstveno osiguranje morate dobiti od prvog dana boravka u Njemačkoj. Neke zemlje, kao što su Filipini, moraju dati zaposleniku dozvolu za odlazak, zajedno sa vizom. Takve dozvole daju državni uredi kao što je POEA, jamčeći da je ugovor o radu pošten i da su uslovi rada isti kao i njemački državljani. U tom slučaju mora se potpisati ugovor o dodatnom poslu u odabranom formatu takvih ureda i poslati ga ambasadi u Njemačkoj (npr. POLO ured u Berlinu za Filipine) kako bi dobili referentno pismo koje treba poslati državnom uredu kako bi dobili dozvolu napustiti. **Savjet: možete zatražiti pomoć od mbeon Migrationsberatung ili Faire Integration ili DeFa kako biste dobili sve informacije koje su vam potrebne da dobijete svoju Visu. Vaš poslodavac vas mora pratiti korak po korak sa svim što trebate učiniti.**

- **Kako možemo pomoći:** Obično idemo na Visa brzu, što znači da ćemo skoro sve raditi mi odavde u Hanoveru, kako bismo stvari olakšali i ubrzali. Moraćete samo da nam pošaljete svoja dokumenta, prevode, Vaš B2 sertifikat za njemački jezik i dokument sa kojim nam dozvoljavate da se prijavimo u Vaše ime. Proces registracije i viza će tada biti automatski obavljani i trebalo bi da dobijete termin iz ambasade u kraćem vremenu od uobičajenog. U tom trenutku morate samo donijeti zdravstveno osiguranje i prijavnicu na termin, sve ostalo bi već bilo sređeno. Proces ima troškove, koje ćemo mi pokriti. Morate samo srediti svoje prijevode i nivo B2 njemačkog. Iako to nije uvijek potrebno, radije dajemo već dokaz o smještaju, u obliku "Wohnungsgeberbestätigung", koji je dokument koji daje vaš stanodavac, navodeći da ćete tamo živjeti. Neke ambasade to zahtijevaju, neke ne, mi ćemo to dati u svakom slučaju, za svaki slučaj!

4. Registracija kao medicinska sestra u Njemačkoj.

- **Načini za registraciju:** Ako ste medicinska sestra u EU sa automatskim procesom registracije, što znači da dolazite iz jedne od zemalja koje su potpisale sporazum o EU iz Maastrichta 1992. godine ili ako steknete svoju kvalifikaciju nakon što je vaša zemlja ušla u EU, proces registracije je prilično jednostavan. Trebat će vam prevedena dokumenta §3.2 B2 njemački nivo Telc, Goethe, ÖSD ili B2 potvrda o jeziku koju daje škola za medicinske sestre i registracija će biti automatska, bez ikakve evaluacije od strane Landesamt ureda. U svim ostalim slučajevima, nakon što sve pošaljete u ured Landesamta, možete dobiti jedan od ovih slučajeva: a. ako imate dovoljno radnog iskustva u našoj zemlji u vidu referenci, obično zadnjih 5 godina, mogli biste dobiti registraciju bez potrebe drugih (Vollanerkennung); b. Landesamt će uporediti vaše studiranje i eventualno iskustvo sa njemačkim studijskim programom, sve nedostatke onda kandidat mora ispuniti u obliku stažiranja i/ili teorijskih kurseva, ako iznos nije prevelik, možete ih sve odraditi i nakon toga dobiti svoju registraciju (Anpassungslehrgang); c. ako Landesamt uspostavi vrlo veliki broj stažiranja i kurseva, umjesto toga bi se mogao uraditi alternativni test za medicinske sestre, usmeni i praktični (za medicinske sestre iz EU koje su studirale prije ulaska u EU test će biti samo praktičan), što će poboljšati stvari lakše i brže (Kenntnisprüfung). U našem slučaju, praktični test se obično radi direktno na radnom mjestu od strane posmatrača.

- **Šta vam je potrebno:** potrebna vam je kvalifikacija medicinske sestre ili diploma, eventualna licenca medicinske sestre ako to zahtijeva zakon vaše zemlje, lista koju daje vaša škola sa svim kursevima i praksama i bilješkama, izvod iz matične knjige rođenih, kopija dokumenta, pismo vašeg poslodavca u kojem se navodi ugovor o zapošljavanju nakon registracije, obrazac za prijavu i njemački CV, na kojem je prijavljen nivo njemačkog B2.

- **Kako možemo pomoći:** Medizin Mobil će vam pomoći da prikupite svu vašu dokumentaciju, vodi vas kroz sve zahtjeve, daje vam obrasce i pisma koja su vam potrebna. Kroz ubrzani proces, sredit ćemo vašu registraciju, čineći je bržom od uobičajene, jer je to ponekad vrlo spor proces. Nakon što dobijemo povratnu informaciju od Landesamt ureda, s vama ćemo odlučiti koji je najbolji način za registraciju. U svakom slučaju, mi ćemo preuzeti trošak procesa putem osnivačkog ugovora. U slučaju Anpassungslehrgang mi ćemo vam pronaći potrebne kurseve i stažiranje. Ako se pripravnički staž mora obaviti u domu za staranje ili kućnoj službi, to bi se moglo obaviti direktno u Medizin Mobil kao normalan posao. U slučaju Kenntnisprüfung-a naći ćemo školu koja će vas obučiti da položite usmeni dio, jer će se praktični obučavati na poslu, kroz mentorski program i svakodnevno iskustvo. Sve završne testove plaćamo mi. Sve birokratske dijelove riješit ćemo mi. Nakon što ispunite zahtjeve za registraciju, od vas će se tražiti kriminalistička i zdravstvena provjera, koja će se obaviti ovdje u Hannoveru, a sve troškove i sastanke ćemo ponovo riješiti mi.

- **Pokrivanje troškova procesa registracije:** njemački standard koji primjenjuje većina njemačkih kompanija (ne samo zdravstvo i bolnice), kada kompanija pokrije neke troškove, ostvaruje se putem ugovora pod nazivom "Weitebildungsvertrag". To je u osnovi ugovor između zaposlenog i poslodavca, u kojem kompanija pokriva troškove i platu koju biste mogli izgubiti ako biste se školovali umjesto da radite, a vi ćete u zamjenu za to raditi nekoliko mjeseci, prema koliko je kompanija potrošila. Ako raskinete ugovor, moraćete da vratite investiciju. I naš "Weitebildungsvertrag" radi na taj način, mi ćemo platiti (obično između 4000€ i 6000€) sve troškove, što će biti zapisano u ugovoru, a vi ćete kod nas morati da radite 24 mjeseca (ako smo mi potrošiti manje od 2000€ to će biti samo 12 mjeseci). Tokom ova 24 mjeseca nećete nam ništa vratiti, dobit ćete 100% svoje plate. Nakon 24 mjeseca više nam nećete dugovati novac. Ako raskinete ugovor prije tog datuma, trebate vratiti ono što smo potrošili, prema tome koliko dugo radite kod nas (ako ste radili 1 godinu, onda nam dugujete samo polovinu novca); za svaki mjesec radnog odnosa sa nama nakon registracije, „dug“ će biti manji za 1/24. Ako nam savezna agencija za zapošljavanje (Bundes Arbeitsagentur), preko "Bildgutschein" vrati novac, tada nam nećete biti dužni ni u jednom trenutku!

5. Možda ćete morati naučiti njemački prije nego što dođete ovdje...

- **Kada vam je potrebna potvrda o njemačkom jeziku:** ako ne dolazite iz zemlje EU ili iz Norveške, Lihtenštajna ili Švicarske, tada će vam biti potrebna potvrda o njemačkom jeziku da biste dobili vizu, kao dio zahtjeva. Nivo njemačkog certifikata se utvrđuje prema vašoj profesiji, ako želite biti medicinska sestra u Njemačkoj, vaš nivo mora biti B2.

- **Kakav sertifikat?:** Ne prihvataju se svi nemački sertifikati. Nivo B2 mora biti u skladu sa GER (Gemeinsame Europäischen Rahmen) standardom, ali sertifikat mora biti jedna od ALTE grupa škola jezika kao što su Telc, Goethe Institut ili ÖSD. Nijedan drugi njemački sertifikat neće biti prihvaćen.

- **Kako možemo pomoći:** u Medizin Mobil-u ćemo vam dati besplatan kurs njemačkog od 0 do B2, kako biste bili spremni i obučeni za polaganje B2 ispita njemačkog. **Savjet: u nekim zemljama škola ne zahtijeva od vas da položite svaki pojedinačni nivo testa, možete uraditi "Stufungstest" preliminarni test, a zatim ići na B2 nivo njemačkog jezika.** Naš kurs njemačkog će biti u sljedećem obliku: A1 nivo će se učiti sami uz našu knjigu njemačkog/engleskog i link do audio/video podrške. Od nivoa A2 imat ćete online nastavnika njemačkog i malu grupu kolega sa kojima ćete biti obučeni do nivoa B2. Test

morate obaviti vi u svojoj zemlji, nije nam dozvoljeno da pokrijemo troškove testa, jer smo njemačka kompanija i ne možemo raditi izvan Njemačke.

6. Vanjski i neutralni savjetnici.

- Možete dobiti u bilo koje vrijeme prije ili nakon boravka u Njemačkoj i vanjski nezavisni savjet koji ne dolazi od vašeg poslodavca, budući da ste neutralni i objektivni. U Njemačkoj postoji mnogo tijela koja bi vam mogla pomoći u tom smislu. Nažalost, uvijek se nešto pogrešno može dogoditi, čak i u slučaju da osjećate da se nešto nije poštovalo s vašim pravima kao osobe, vašom kulturom, različitostima, političkim razmišljanjima ili ako mislite da ste možda bili zlostavljani, seksualno uznemiravani ili diskriminirani, možda želite biti saslušan i savjetovan od drugog izvora. Provjerite §7 da dobijete sve linkove koji su vam potrebni.

- IQNetzwerk je državni program kreiran da pomogne integraciju i kvalifikaciju stranih radnika. Pomažu i savjetuju o pitanjima kao što su registracija, viza, itd. Njihova web stranica je na njemačkom i engleskom jeziku.

- Arbeit und Leben je specijaliziran za savjetovanje i pomoć strancima da se integriraju u Njemačku, mogli bi voditi kurseve njemačkog u saradnji sa imigracionom kancelarijom i čak bi vam mogli pomoći u slučaju sudskih sporova sa vašim poslodavcem.

- Hanbook Germany je sveobuhvatna platforma sa video zapisima koji vam pomažu sa svim temama koje vam mogu zatrebati kao strancu koji živi u inostranstvu, kao što su zdravstveno osiguranje, pronalaženje smještaja itd.

7. Linkovi i dokumenti

- Studirati za medicinska sestra:

<https://www.pflegestudium.de/weiterbildungen-uebersicht/>

<https://www.der->

[weiterbildungsratgeber.de/weiterbildungsratgeber/de/home/home_node.html](https://www.der-weiterbildungsratgeber.de/weiterbildungsratgeber/de/home/home_node.html)

<https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=aoumQbQD-tfrXpoNJqOcpW>

- Anerkennung:

<https://www.erkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php#>

<https://www.erkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/profession>

- Stanje na njemačkom tržištu

rada:<https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Angebote/Berufe-auf-einen->

- Dužnosti njemačke medicinske sestre:

<https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung&>

<http://www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de/>

- strukovne organizacije i sindikati:

<https://deutscher-pflegerat.de/verband/mitgliedsverbaende/>

<https://www.dbfk.de/de/index.php>

<https://www.dgf-online.de/>

<https://www.rotkreuzschwestern.de/ueber-uns/fachverband-fuer-professionelle-pflege>

- Prava i dužnosti:

<https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/arbeitsvertrag>

<https://www.faire-integration.de/de/topic/22.arbeitsvertrag.html>

<https://karrierebibel.de/wp-content/uploads/2016/12/FAQ-Arbeitsvertrag-Checkliste.pdf>

<https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/pflegekraeft>

- Pravna zaštita i savjetovanje radnika:

<https://www.arbeitnehmerhilfe.de/arbeitsrecht-einfach-erklaert.html>

- Socijalno osiguranje:

<https://www.make-it-in-germany.com/de/jobs/sozialversicherung/deutsche>

- Proces vize i brzi postupak:

<https://www.make-it-in-germany.com/de/visum/fachkraefteeinwanderungsgesetz>

<https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Familie/NachzugZuDrittstaat>

- Vanjski i neutralni savjetnici:

<https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/integration/migrationsberatung/migrationsberatu>

<https://www.mbeon.de/home/>

<https://www.faire-integration.de/de/topic/11.beratungsstellen.html>

<https://www.netzwerk-iq.de/angebote/arbeitsmarktlexikon/single-ansicht/migrationsberatung-fuer-erwac>

<https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/integration/migrationsberatung/migrationsberatu>

Dodatak 1 – Kontrolna lista:

Šta treba da uradite:

- Počnite učiti njemački, možete koristiti naš kurs njemačkog §5.3 ili kurs njemačkog koji ste odabrali ili oboje. Naš kurs njemačkog jezika je potpuno besplatan, ostali kursevi mogu zahtijevati dodatne troškove, ne zavise od Medizin Mobil. Morate doći do nivoa B2 Goethe, Telc ili ÖSD i dobiti certifikat. Test se mora obaviti u vašoj zemlji, ne možemo pokriti troškove testa.

- Razvrstajte dokumente: diploma medicinske sestre koju je dala vaša škola; bilješka potvrda, spisak svih kurseva i praksi koje ste obavili tokom studija, spisak mora biti napisan od strane vaše škole; ako vam je potrebna licenca za rad kao medicinska sestra u vašoj zemlji, trebat će vam i njena kopija; eventualno radno iskustvo u vidu preporuke Vašeg prethodnog poslodavca, što više to bolje, ali ih možemo koristiti samo ako ste radili kao medicinska sestra najmanje zadnjih 5 godina; izvod iz matične knjige rođenih i kopiju pasoša. Morate im dozvoliti da prevedu od strane ovlaštenog prevodioca i dobiti ovjerenu kopiju originalnih dokumenata. Sve nam onda morate poslati zajedno sa punomoćnikom na kojem nam dozvoljavate da koristimo vaše dokumente za dobijanje vaše vize i registracije.

- Uzmite pasoš ako ga već nemate!

- Popunite formular za prijavu koji ćete pronaći na internetu i odštampati ga:

<https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt/>

Trebat će vam 3 primjerka!

- 3 slike za pasoš

Šta ćemo da radimo:

- Nakon što primimo vaše dokumente, vašu potvrdu o njemačkom jeziku i vaš punomoćnik, započecemo brzu radnu vizu (beschleunigte Verfahren). Registracija, iako djelomična, vršit će se preko nas, kao i odobrenje naše ponude za posao od strane biroa za zapošljavanje (Bundesagentur für Arbeit).

- Otvorićemo radno mjesto zdravstvenog osiguranja ovdje u Njemačkoj, sa datumom početka prvog dana kada treba da dođete u Njemačku. Potvrdno pismo (Versicherungsmitgliedschaft) će nam biti poslano i mi ćemo vam ga poslati, koje će sadržati dokaz da imate osiguranje jednom u Njemačkoj. - Već ćemo vas morati prijaviti u školu kako bismo se pripremili za vaš Kenntnisprüfung ili planirali vaš Anpassungslehrgang i poslali vam kopiju takvog plana.

- Već ćemo planirati vaš smještaj i poslati vam dokaz o tome "Wohnungsgeberbestätigung".

Na dan sastanka u ambasadi ponesite:

- Kopija vaših ugovora o radu (medicinska sestra i medicinska sestra).

- Odobrenje naše ponude za posao (Vorabzustimmung).

- Povratne informacije Landesamt ureda za vašu registraciju.

- Plan škole ili prakse da se upišete
- Pismo osiguranja.
- Obrasci za prijavu.
- Tvoj pasoš.
- Tvoje 3 slike.
- Vaši dokumenti i prijevodi medicinske sestre (već biste nam ih poslali, zato je preporučljivo napraviti duplu kopiju svih!)
- Dokaz o smještaju „Wohnungsgeberbestätigung“.

Ne bi trebali biti potrebni svi dokumenti, jer smo već podnijeli zahtjev za vašu vizu i registraciju, ali bolje paziti nego žaliti, ako neki dokument nedostaje, morat ćete čekati na drugi termin, zato je bolje da ponese sve svoje dokumenta sa vama!

Za sva eventualna pitanja naša međunarodna služba za zapošljavanje je uvijek dostupna:

Email: pilotto@medizinmobil.com

WhatsApp: 004917618265943

Pojmovnik:

- Ausbildung: put za stjecanje kvalifikacije u Njemačkoj, za medicinske sestre je potrebno 3 godine.
- Weiterbildung: dodatna kvalifikacija za vašu Ausbildung, koja vam omogućava da preuzmete više odgovornosti koje vam ne bi bile dozvoljene samo sa svojom kvalifikacijom.
- Fortbildung: podešavanje vaše kvalifikacije, koje će vam omogućiti da pokrijete određenu poziciju u vašoj kompaniji.
- Kućna služba (Ambulanz): usluga medicinske sestre direktno u kući pacijenata.
- Grundpflege: briga o tjelesnoj higijeni, hranjenju i kretanju pacijenata. U Njemačkoj je jedna od glavnih dužnosti medicinske sestre.
- Beruf. Fachverband: profesionalno vanjsko nezavisno tijelo, koje vam može pomoći da bolje shvatite svoju ulogu u Njemačkoj prema pacijentima/klijentima, poslodavcima i njemačkoj birokratiji.
- Brutto plata: Vaša plata prije oporezivanja, zdravstveno osiguranje, penzija itd. Sve ih odbija Vaš poslodavac, a ostatak koji ćete dobiti je Vaša neto plata (Bruttogehalt/Nettogehalt).
- Rentenversicherung: vaš penzioni fond, mali procenat vaše brutto plate će biti isplaćen, kako bi vam obezbedili penziju kada odete u penziju.
- Krankenversicherung: zdravstveno osiguranje, koje će vam dati platu čak i ako ne možete raditi zbog bolesti.
- Arbeitslosversicherung: osiguranje koje vam omogućava da dobijete pomoć i novac u slučaju da ostanete bez posla.
- Zemlje EU: 27 zemalja koje su dio Evropske unije.
- Zapadni Balkan: zemlje zapadnog Balkana koje nisu dio EU (Albanija, Kosovo, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija).
- Treće zemlje: sve zemlje koje nisu u EU ili EEA ugovoru.

- Fachkräfteeinwanderungsgesetz §16: je zakon koji omogućava stručnjacima iz inostranstva, kao što su medicinske sestre, da dobiju vizu kroz prioritetnu traku, koristeći čak i brzi sistem, u saradnji sa poslodavcem.
- Landesamt: njemački savezni državni ured, koji je, između ostalog, odgovoran za registraciju stranih kvalifikacija.
- Anpassungslehrgang: proces registracije kroz koji će se ispuniti praznine između vašeg studija i njemačkog studija. Obično uključuje teoretsku nastavu i praksu, najčešće sa završnim ispitom.
- Kenntnisprüfung: ispit za registraciju kvalifikacije. Usmeni je i praktičan, praktični dio se može uraditi direktno na radnom mjestu.
- Eignungsprüfung: je test za registraciju državljanina EU, čija je diploma stečena prije ulaska u EU. To je samo praktično, obično na radnom mjestu.
- Miniposao: posao u Njemačkoj sa ograničenjem mjesečnih sati (38) i platom (450€/mjesec). Dozvoljen je kao samostalan ili kao dodatak normalnom poslu. Neke vize to dozvoljavaju, neke ne, uvijek provjerite svoju vizu da li je dozvoljena.
- Viza: dozvola za kretanje, život i eventualno rad u stranoj zemlji.
- Ovlašteni prevodilac/prevod: prevodilac kojem je dozvoljeno da prevede i stavi službeni državni pečat na dokument, jamčeći njegovu valjanost i vjernost originalu.
- Goethe Institut/Telc/ÖSD: tri škole ALTE grupe koje vam mogu dati certifikat njemačkog jezika koji je potreban za dobijanje vaše vize.
- Beschleunigte Verfahren: brzi proces za vizu, koji bi trebao omogućiti obradu zahtjeva za Visu na kraći i lakši način. Cijena mu je 411€ i mora ga pokriti poslodavac, prema principu "Poslodavac plaća".
- Wohnungsgeberbestätigung: izjava stanodavca u kojoj se navodi da osoba živi u svom smještaju. Neophodno je da budete registrovani u Njemačkoj i često da biste dobili vizu u njemačkoj ambasadi.
- Anerkennung: proces registracije koji omogućava da kvalifikacija stranog posla bude važeća u Njemačkoj. - Gemeinsame Europäischen Rahmen (GER): potrebni standard jezičkog nivoa, podijeljen na A1, A2, B1, B2, C1, C2 nivoe.
- Stufungstest: evaluacijski test napravljen od strane jezika u školi, kako bi se utvrdio vaš početni nivo njemačkog jezika i odlučio koji test/razred treba da polazete.